


Mmetse

Mathematics

1

Kotara 2 | Term 2





Kotara 2 | Term 2

Mmetse

Mathematics

Puku ya Mošomo ya Morutwana
Learner Activity Book

Sepedi | English

Tšweletšo ya puku ye ya mešomo e kgonagetše ka lebaka la tirišano ya sehlopha sa *Bala Wande-Magic Classroom* ka therišano le sehlopha seo se netefaditšego sa go bopša ke batho go tšwa diyunibesithing tše mmalwa, mekgatlo ya mmetse ya go se laolwe ke mmušo (NGOs) le Kgoro ya Thuto ya Motheo. Didirišwa tše di tšeela mošomo woo o dirilwego ka dipukung tša mešomo tša Kgoro ya Thuto ya Motheo, dipeakanyo tša dithutišo tša go tsenelelana tše di šetšego di le gona (GPLMS, Jika iMfundu, NECT le TMU). Mapokisi a didirišwa tša Bala Wande a ngwetšwe ka kgokagano le Jade Education. Mapokisi a neelana ka didirišwa tša boleng bja godimo tše di lego karolo ye bohlokwa ya lenaneo la go ruta le go ithuta.

The development of this workbook was carried out by the collaborative *Bala Wande-Magic Classroom Collective team* in consultation with a reference team made up of individuals from several universities, mathematics NGOs and the Department of Basic Education. These materials draw on the DBE workbooks and existing iterations of lesson plans (GPLMS, Jika iMfundu, NECT and TMU). The Bala Wande manipulative boxes were designed in consultation with Jade Education. The boxes provide high quality materials which are an integral part of the teaching and learning programme.

Artist: Mary-Anne Hampton

www.fundawande.org

ISBN: 978-1-77630-629-9

Version 3: 2025



Anyone is free to **share** (copy and redistribute the material in any medium or format) or **adapt** (remix, transform and build on the material for any purpose), provided that you credit the work as follows:
Bala Wande, Mmetse Puku ya Mošomo ya Morutwana, Mphato 1, Kotara 2, CC BY 4.0.

You may not add terms or measures that legally restrict others from doing anything the licence permits.

For more information: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

DITENG | CONTENTS

BEKE 1 • THOMA GO HLAKANYA WEEK 1 • INTRODUCING ADDITION	2
LETŠATŠI 1 • DAY 1 Go oketša le go fokotša Increase and decrease.....	2
LETŠATŠI 2 • DAY 2 Go oketša le go fokotša Increase and decrease.....	4
LETŠATŠI 3 • DAY 3 Na ke tše kae ka moka ge di hlakane? How many altogether?.....	6
LETŠATŠI 4 • DAY 4 Mafokopalo a go hlakantšha Addition number sentences.....	8
LETŠATŠI 5 • DAY 5 Teefatšo Consolidation	10
BEKE 2 • GO HLAKANTŠHA WEEK 2 • ADDITION	12
LETŠATŠI 1 • DAY 1 Go hlakantšha (kopantšha) Addition (combine).....	12
LETŠATŠI 2 • DAY 2 Go šomiša mafokopalo go laetša tlhakantšho Using number sentences to show addition (combine)	14
LETŠATŠI 3 • DAY 3 Go hlakantšha (bapetša) Addition (compare).....	18
LETŠATŠI 4 • DAY 4 Go šomiša mafokopalo go laetša tlhakantšho Using number sentences to show addition.....	20
LETŠATŠI 5 • DAY 5 Teefatšo Consolidation	22
BEKE 3 • DIKANEVELO TŠA GO HLAKANYA LE DIPATERONE	
WEEK 3 • ADDITION STORIES AND PATTERNS.....	24
LETŠATŠI 1 • DAY 1 Go hlakantšha le 0 Addition with 0.....	24
LETŠATŠI 2 • DAY 2 Dikanegelo tša go hlakantšha Addition stories.....	26
LETŠATŠI 3 • DAY 3 Teefatšo ya tlhakantšho Consolidation of addition	28
LETŠATŠI 4 • DAY 4 Dipaterone tša go hlakantšha Addition patterns.....	30
LETŠATŠI 5 • DAY 5 Teefatšo Consolidation	32
BEKE 4 • THOMA GO NTŠHA WEEK 4 • INTRODUCING SUBTRACTION	34
LETŠATŠI 1 • DAY 1 Go ntšha (tšhentšhi) Subtraction (change).....	34
LETŠATŠI 2 • DAY 2 Go šomiša mafokopalo go laetša go ntšha Using number sentences to show subtraction	36
LETŠATŠI 3 • DAY 3 Go ntšha (karolo-tlalo) Subtraction (part-whole).....	38
LETŠATŠI 4 • DAY 4 Go šomiša mafokopalo go laetša go ntšha Using number sentences to show subtraction	40
LETŠATŠI 5 • DAY 5 Teefatšo Consolidation	42
BEKE 5 • MARARA A GO NTŠHA LE DIPATERONE	
WEEK 5 • SUBTRACTION PROBLEMS AND PATTERNS.....	44
LETŠATŠI 1 • DAY 1 Dipaterone tša go ntšha Subtraction patterns.....	44
LETŠATŠI 2 • DAY 2 Go ntšha (bapetša) Subtraction (compare)	46
LETŠATŠI 3 • DAY 3 Go šomiša mafokopalo go laetša go ntšha Using number sentences to show subtraction	48
LETŠATŠI 4 • DAY 4 Go ntšha ka 0 Subtraction with 0	50
LETŠATŠI 5 • DAY 5 Teefatšo Consolidation	53
BEKE 6 • DIKANEVELO TŠA GO NTŠHA LE DIPATERONE	
WEEK 6 • SUBTRACTION STORIES AND PATTERNS.....	55
LETŠATŠI 1 • DAY 1 Go hlama dikanevelo tša go ntšha Creating stories for subtraction.....	55
LETŠATŠI 2 • DAY 2 Go hlakantšha le go ntšha Addition and subtraction	57

LETŠATŠI 3 • DAY 3	Raloka ka go hlakantšha le go ntšha Play with addition and subtraction.....	59
LETŠATŠI 4 • DAY 4	Go teefatša tlhakantšho le go ntšha Consolidation of addition and subtraction.....	61
LETŠATŠI 5 • DAY 5	Teefatšo Consolidation	63
 BEKE 7 • BOTELELE WEEK 7 • LENGTH..... 65		
LETŠATŠI 1 • DAY 1	Go bapetša botelele Comparing lengths.....	65
LETŠATŠI 2 • DAY 2	Go bapetša botelele Comparing lengths.....	67
LETŠATŠI 3 • DAY 3	Go ela botelele Measuring length.....	69
LETŠATŠI 4 • DAY 4	Go ela botelele Measuring length.....	71
LETŠATŠI 5 • DAY 5	Teefatšo Consolidation	73
 BEKE 8 • DILO TŠA 3-D LE DIPATERONE TŠA TŠEOMETRIKI WEEK 8 • 3-D SHAPES AND GEOMETRIC PATTERNS..... 75		
LETŠATŠI 1 • DAY 1	Dilo tša mahlakoretharo (3-D) 3-D objects	75
LETŠATŠI 2 • DAY 2	Go aga ka dipoloko Building with blocks	77
LETŠATŠI 3 • DAY 3	Dipaterone tša tšeometriki Geometric patterns.....	79
LETŠATŠI 4 • DAY 4	Dipaterone tša tšeometriki Geometric patterns.....	81
LETŠATŠI 5 • DAY 5	Teefatšo Consolidation.....	83
 BEKE 9 • DILO TŠA 3-D WEEK 9 • 3-D OBJECTS..... 85		
LETŠATŠI 1 • DAY 1	Go aga ka dilo tša mahlakoretharo (3-D) Building with 3-D objects.....	85
LETŠATŠI 2 • DAY 2	Go aga ditora Building towers.....	87
LETŠATŠI 3 • DAY 3	Thelela goba kgokologa Slide and roll.....	89
LETŠATŠI 4 • DAY 4	Difahlego tša dilo tša mahlakoretharo (3-D) Faces of 3-D objects.....	91
LETŠATŠI 5 • DAY 5	Teefatšo Consolidation.....	93
 BEKE 10 • DITLEMAGANO TŠA 10 WEEK 10 • BONDS OF 10..... 95		
LETŠATŠI 1 • DAY 1	Ditlemagano tša 10 Bonds of 10.....	95
LETŠATŠI 2 • DAY 2	Lesome ka dikanege long Ten in stories.....	98
LETŠATŠI 3 • DAY 3	A re direng 10 Let's make 10.....	100
LETŠATŠI 4 • DAY 4	Dikgato tše lesome Ten steps.....	102
LETŠATŠI 5 • DAY 5	Teefatšo Consolidation.....	104
 DIDIRIŠWA RESOURCES..... 107		



Go šomiša Puku ya Mošomo ya Morutwana ya Bala Wande

Puku ye ya Mošomo ya Morutwana e na le mešongwana yeo e beakanyeditšwego matšatši a 48 a go ruta ka Kotara ya 1. Go na le mešongwana ya phapoši ka moka, mešongwana ka botee le dipapadi tša barutwana tša go ralokwa ka bobedi le ka dihlopha. Dikarabo tša mešongwana di ka ngwalwa ka pukung ye.

Mešongwana ka gare ga puku ye e ngwadilwe ka mokgwa wa malemepedi. Tshepo ya rena ke go re go tšweletša mešongwana ka maleme a mabedi go tla thuša barutwana go tlwaela mantšu a mmetse ka Leleme la Gae le ka Seisemanne. Go dira ka mokgwa woo go tla thuša go tlabela barutwana ka ditlabela tša go ithuta mmetse bophelo ka moka.

Ge barutwana ba šoma mešongwana ya puku ye ya mešomo go ya ka peakanyo ya tšatši ka tšatši, ka kotara ye nngwe le ye nngwe, ba tla kgona go fetša kharikhulamo ka moka ya mmetse ya ngwaga. Re tshepa gore mešongwana ye e tla ba tsela ya go kgahliša ya go ba thuša go hwetša tsebo ya motheo ya mmetse.

Mathomo a letšatši le lengwe le le lengwe le leswa go bontšitšwe ka sefoka se sekhubedu.

**BEKE • WEEK
2**

LETŠATŠI 1 • DAY 1

Go nyalanya, go hlaola le go bala go ya go 5

Matching, sorting and counting up to 5

Ka tlase ga sefoka go na le seswantšho sa go ela seo se akaretšago tatelano ya mešongwana ya letšatši.

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

KOPOLLA O BONTŠHE
DIPALO 1-5
COPY AND SHOW NUMBERS 1-5

KGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME

MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS


Mmetse wa Hlogo ke mošongwana wa mathomo wa letšatši le lengwe le le lengwe. Morutiši o tla eta mošongwana wo pele. Papadi ye e ka ralokwa letšatši lefe goba lefe la beke.

Seswantšho se ke leswao la mošongwana wa kgodišo ya kgopolo woo o etwago pele ke morutiši.




Matlakala a mangwe ka moka ka pukung ye, a diretšwe morutwana gore a šome ka boyena goba ka dihlopha ka tlhahlo le thekgo ya morutiši. Go ka ba le matlakalatšhomelo goba dipapadi, go teefatša mareo ao a rutilwego letšatšing leo. Dipapadi di tšweletšwa ka go šomiša dikhathune tša barutwana ba bontšha ka fao papadi e swanetšego go ralokwa ka gona.

1 Khalara diswantšho tše pedi tše di swanago.
Colour two pictures that are the same.



Ditaelo ka moka le tshedimošo di filwe ka Sepedi tša fetolelwa go Seisemanne.



Matlakalatšhomelo a barutwana a na le mohlala woo o šetšego o dirilwe (o bontšitšwe ka mmala wo mopududu ka morago le ka phensele ye khubedu).

Letšatši la bo 5 la beke ye nngwe le ye nngwe le beakanyeditšwe teefatšo le kelo.

Using the Bala Wande Learner Activity Book

This Learner Activity Book has activities planned for 48 days of teaching in Term 1. There are concept development activities, individual learner activities and games for learners to play in pairs and groups. Answers to the activities can be written in this book.

The material is presented using a bilingual format. We hope that presenting the activities in two languages will help learners to become familiar with maths words in both their home language and in English. This will equip them for lifelong learning of maths.

If learners work systematically through these workbook-style activities every day and every term, they will cover the whole maths curriculum for the year. We hope that these activities will be a fun way to help them acquire foundational maths knowledge.

The start of each new day is shown with a red banner.



Underneath the banner is a flow diagram that summarises the sequence of activities for the day.




Mental Maths is the first activity every day. The teacher will lead this activity. You can play the game any day of the week.

This icon marks the concept development activity that the teacher will lead.




All the other pages in the book are for learners to work on independently or in groups with guidance and support from the teacher. They may be worksheets or games that will consolidate the concepts covered that day. Games are presented using cartoons of learners to show how the game should be played.

1 Khalara diswantšho tše pedi tše di swanago.
Colour two pictures that are the same.



All instructions and information are given in Sepedi with an English translation below.



Learner worksheets have a worked example (indicated by the grey background and the red pencil).

Day 5 of each week is planned for consolidation and assessment.

Go oketša le go fokotša

Increase and decrease


MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSFIZZ POP – DITLEMAGANO
TŠA GO FIHLA GA 10
FIZZ POP – BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMELETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET**Papadi: Go rakedišana nokeng ka go ya pele le morago**

Game: Chasing forwards and backwards across the river

Tšhentšhanang ka go foša letaese. Ge o ka foša 4, 5 goba 6, o swanetše go ya pele ka dikgato tše ntši. Ge o ka foša 1, 2 goba 3, o swanetše go boela morago ka dikgato tše ntši. Ge e le go re palo yeo e bontšhago godimo ga letaese e go boetša morago go feta 0, ga o šuthe, ebile ga o foše.

Take turns to throw the dice. If you throw 4, 5 or 6 you go forward that many steps. If you throw 1, 2 or 3 you go back that many steps. If the number shown on the dice takes you back past 0 you don't move and you miss a turn.

Ke hweditše 2,
ka gona, nka se
kgone go šutha!
I got 2 so I
can't move!



Motho wa mathomo wa go feta 10 ke mofenyi.

First person to step over 10 wins.

Eya pele le morago mo mohlaleng wa palo.

Move forwards and backwards on the number track.

7

4



0

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10



2

3



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



2

7



0

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10



4

1



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



3

6



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



5

3



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10








Go oketša le go fokotša

Increase and decrease

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSFIZZ POP - DITLEMAGANO
TŠA GO FIHLA GA 10
FIZZ POP - BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

I Na ke ba bakae ka moka ge ba hlakana?

How many altogether?


 23 ka moka/ altogether ka moka/ altogether ka moka/ altogether ka moka/ altogether ka moka/ altogether ka moka/ altogether ka moka/ altogether ka moka/ altogether

2 Mogwera o tee o a tšwa. Na go šetše ba bakae?

One friend gets out. How many remain?




Go šetše
_____ remains



Go šetše
_____ remain



Go šetše ba ba
_____ remain



Go šetše ba ba
_____ remain




Go šetše ba ba
_____ remain




Go šetše ba ba
_____ remain

3 Bagwera ba babedi ba a tšwa. Na go šetše ba bakae?

Two friends get out. How many remain?





Go šetše ba ba
_____ remain



Go šetše ba ba
_____ remain

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSFIZZ POP - DITLEMAGANO
TŠA GO FIHLA GA 10
FIZZ POP - BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS


Activity: Count the total number of elephants and hands shown.




I Feleletša lefokopalo la go hlakantšha.

Complete the addition number sentence.

 $\underline{2} + \underline{3} = \underline{5}$	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
 $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$



$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$



$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

② Na ke barutwana ba bakae bao ba lego gona ka moka ge ba hlakana? Ngwala lefokopalo la go hlakantšha.

How many learners are there altogether? Write the addition number sentence.




	2

$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{2}$



$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$




$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$



$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$



$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$



$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$









Mafokopalo a go hlakantšha

Addition number sentences

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSFIZZ POP - DITLEMAGANO
TŠA GO FIHLA GA 10
FIZZ POP - BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

I Ngwala lefokopalo go oketša marontho a makhubedu le a matalaleratadima.

Write the number sentence to add the red and blue dots.

	khubedu red  + blue <input type="text" value="2"/> + <input type="text" value="5"/> = <input type="text" value="7"/>
	<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
	<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
	<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
	<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
	<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
	<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
	<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>

2 Na ke dipisikiti tše kae ka moka ge di hlakane? Ngwala lefokopalo.


How many biscuits altogether? Write the number sentence.

Go na le dipisikiti tše 3 ka lepokising. Na go na le dipisikiti tše kae ka moka ge di hlakana?

There are 3 biscuits in the box. How many biscuits altogether?




$$\text{Pencil } \underline{5} + \underline{\quad} = \underline{8}$$



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

Go na le dipisikiti tše 5 ka lepokising. Na go na le dipisikiti tše kae ka moka ge di hlakana?

There are 5 biscuits in the box. How many biscuits altogether?



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

Go na le dipisikiti tše 7 ka lepokising. Na go na le dipisikiti tše kae ka moka ge di hlakana?

There are 7 biscuits in the box. How many biscuits altogether?



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

Go na le dipisikiti tše 6 ka lepokising. Na go na le dipisikiti tše kae ka moka ge di hlakana?

There are 6 biscuits in the box. How many biscuits altogether?



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETLETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET**1** Eya pele le morago mohlaleng wa palo.

Move forwards and backwards on the number track.



0



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



0



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



0



1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

**2** Ngwala gore go na le tše kae.

Write how many there are.

3


1



4 ka moka / altogether

1




2



3 ka moka / altogether





3 Ke tšeа tše 3. Na go šetše tše kae?

I take 3. How many remain?

 <p>Go šetše e _____ _____ remains</p>	 <p>Go šetše tše _____ _____ remain</p>
 <p>Go šetše tše _____ _____ remain</p>	 <p>Go šetše tše _____ _____ remain</p>

4 Ngwala lefokopalo go oketša marontho a makhubedu le a matalaleratadima.



Write the number sentence to add the red and blue dots.

	<p>khubedu talaleratadima red + blue = 10</p>
	<p>_____ + _____ = _____</p>
	<p>_____ + _____ = _____</p>
	<p>_____ + _____ = _____</p>

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS123 BONTŠHA -
NTŠI GO LE NNYANE GO
123 SHOW - MORE THAN AND LESS THANKGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELLO
WORKSHEETS

$\rightarrow \rightarrow$


$\leftarrow \leftarrow$




I Feleletša lefokopalo la go hlakantšha.

Complete the addition number sentence.

 $\underline{6} + \underline{4} = \underline{10}$	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
 $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$



$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$



$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

② Na ke tše kae ka moka ge di hlakana?

How many altogether?

$\begin{array}{|c|c|}\hline 4 & \\ \hline \end{array}$

$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

$\begin{array}{|c|c|}\hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array}$

$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

$\begin{array}{|c|c|}\hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array}$

$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

$\begin{array}{|c|c|}\hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array}$

$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

$\begin{array}{|c|c|}\hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array}$

$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

$\begin{array}{|c|c|}\hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array}$

$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

Go šomiša mafokopalo go laetša tlhakantšho

Using number sentences to show addition (combine)

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

123 BONTŠHA -
NTŠI GO LE NNYANE GO
123 SHOW - MORE THAN AND LESS THAN







KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME

MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

Papadi: Go dira tše dintši ka dipoloko

Game: Making more with blocks



Ralokang gape. Tlatšang ditafola le be le ngwale mafokopalo nako le nako.

Play again. Fill in the tables and write the number sentences every time.



Boledišanang.

Discuss.

6

+

2

4

2

2



6
ntši go feta

more than

4


nnyane go

less than




$$\underline{4} + \underline{2} = \underline{6}$$

$$\underline{2} + \underline{2} = \underline{4}$$



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$




$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$




—



—



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



—



—









I Tlatša dipalo tše di tlogetšwego.

Fill in the missing numbers.

<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 10px; vertical-align: middle;"> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">2</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> $2 + \underline{2} = 4$	4	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">2</td> </tr> </table>	2	2	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 10px; vertical-align: middle;"> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">2</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> $\underline{\quad} + 2 = 3$	3	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">2</td> </tr> </table>		2
4									
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">2</td> </tr> </table>	2	2							
2	2								
3									
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">2</td> </tr> </table>		2							
	2								
<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 10px; vertical-align: middle;"> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">4</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> $\underline{\quad} + 4 = 5$	5	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">4</td> </tr> </table>		4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 10px; vertical-align: middle;"> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">3</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> $2 + 3 = \underline{\quad}$		<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">3</td> </tr> </table>	2	3
5									
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">4</td> </tr> </table>		4							
	4								
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">3</td> </tr> </table>	2	3							
2	3								
<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">6</td> </tr> <tr> <td style="padding: 10px; vertical-align: middle;"> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">1</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> $\underline{\quad} + 1 = 6$	6	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">1</td> </tr> </table>		1	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">7</td> </tr> <tr> <td style="padding: 10px; vertical-align: middle;"> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">4</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> $\underline{\quad} + 4 = 7$	7	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">4</td> </tr> </table>		4
6									
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">1</td> </tr> </table>		1							
	1								
7									
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center; padding: 5px;">4</td> </tr> </table>		4							
	4								
<p>Lebo o na le malekere a ma3. Mpho o na le malekere a ma<u>2</u>. Ba na le malekere a ma5 ka moka ge a hlakana.</p> <p>Andile has 3 sweets. Busi has <u>2</u> sweets. They have 5 sweets altogether.</p> 	<p>Buti wa ka o na le diapole tše 3. Ke na le diapole tše <u> </u>. Re na le diapole tše 3 ka moka ge di hlakana.</p> <p>My brother has 3 apples. I have <u> </u> apples. We have 3 apples altogether.</p> 								

2 Hlakantšha.

Add.

		 <u>2</u> + <u>3</u> = <u>5</u>
		<u> </u> + <u> </u> = <u> </u>
		<u> </u> + <u> </u> = <u> </u>
		<u> </u> + <u> </u> = <u> </u>
		<u> </u> + <u> </u> = <u> </u>
		<u> </u> + <u> </u> = <u> </u>
		<u> </u> + <u> </u> = <u> </u>
		<u> </u> + <u> </u> = <u> </u>

Go hlakantšha (bapetša)

Addition (compare)

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS



123 BONTŠHA -
NTŠI GO LE NNYANE GO
123 SHOW - MORE THAN AND LESS THAN

KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME

MATLAKALATŠHOMEOLO
WORKSHEETS

I





	thala draw	ngwala write
	<p>o na le 2 has 2</p>	
	<p>o na le a mantši ka 3 has 3 more</p>	 <p><u>2</u> + <u>3</u> = <u>5</u></p>

	thala draw	ngwala write
	<p>o na le 3 has 3</p>	<u> </u>
	<p>o na le a mantši ka 5 has 5 more</p>	<u> </u> + <u> </u> = <u> </u>

	thala draw	ngwala write
	<p>o na le 6 has 6</p>	<u> </u>
	<p>o na le a mantši ka 2 has 2 more</p>	<u> </u> + <u> </u> = <u> </u>

2 Tlatša dipalo tše o di tlogetšwego.

Fill in the missing numbers.

Lesiba o na le Lesiba has	Lerato o na le Lerato has
	 tše ntši ka 3 3 more $\underline{2} + \underline{3} = \underline{5}$
	 tše ntši ka 2 2 more $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	 a mantši ka 1 1 more $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	 tše ntši ka 5 5 more $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	 tše ntši ka 2 2 more $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	 tše ntši ka 6 6 more $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	 tše ntši ka 1 1 more $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

123 BONTŠHA -
NTŠI GO LE NNYANE GO
123 SHOW - MORE THAN AND LESS THAN

KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME

MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

I Na o na le dipoloko tše kae?

How many blocks does  have?



o na le tše ntši ka 2.

has 2 more.



$$\text{pencil icon} \underline{8} + \underline{2} = \underline{10}$$



o na le tše ntši ka 4.

has 4 more.




$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



o na le tše ntši ka 3.

has 3 more.



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



o na le tše ntši ka 5.

has 5 more.



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



o na le tše ntši ka 1.

has 1 more.



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



o na le tše ntši ka 3.

has 3 more.



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

2 Hlakantšha.

Add.

$2 + 1 = \underline{\quad}$	$6 + 3 = \underline{\quad}$
$4 + 4 = \underline{\quad}$	$5 + 2 = \underline{\quad}$
$3 + 4 = \underline{\quad}$	$7 + 2 = \underline{\quad}$
$8 + 1 = \underline{\quad}$	$6 + 2 = \underline{\quad}$

3 Hlakantšha.

Add.







$$\begin{array}{lll} 1 + 1 = \underline{\quad} & 2 + 0 = \underline{\quad} & 3 + 0 = \underline{\quad} \\[1em] 1 + 0 = \underline{\quad} & 2 + 1 = \underline{\quad} & 3 + 1 = \underline{\quad} \\[1em] 1 + 2 = \underline{\quad} & 2 + 3 = \underline{\quad} & 3 + 2 = \underline{\quad} \\[1em] 1 + 3 = \underline{\quad} & 0 + 2 = \underline{\quad} & 4 + 1 = \underline{\quad} \\[1em] 1 + 4 = \underline{\quad} & 0 + 3 = \underline{\quad} & 4 + 0 = \underline{\quad} \end{array}$$

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

1 Tlatša dipalo tšeо di tlogetšwego.

Fill in the missing numbers.

 $4 + 2 = \underline{\quad}$	 $\underline{\quad} + 2 = 3$
 $3 + \underline{\quad} = 5$	 $\underline{\quad} + 3 = 7$
 $3 + 3 = \underline{\quad}$	 $1 + \underline{\quad} = 4$

2 Buhle o na le dibapadišane tše 4 tša dikoloi.

Thuto o na le dibapadišane tše _____.

Ba na le dibapadišane tše 7 tša dikoloi ge di hlakana ka moka.

Buhle has 4 toy cars.

Thuto has _____ toy cars.

They have 7 toy cars altogether.

Sesi wa ka o na le malekere a ma5.

Ke na le malekere a _____.

Re na le malekere a ma5 ge a hlakana ka moka.

My sister has 5 sweets.

I have _____ sweets.

We have 5 sweets altogether.

3 Tlatša dipalo tše o di tlogetšwego.

Fill in the missing numbers.

Bokang o na le Bokang has	Mahlatse o na le Mahlatse has
	tše ntši ka tše 2 2 more
	tše ntši ka l 1 more
	tše ntši ka tše 3 3 more
	tše ntši ka tše 2 2 more
	tše ntši ka tše 3 3 more
	tše ntši ka l 1 more
	tše ntši ka tše 2 2 more

4 Hlakantšha.

Add.

$$9 + 1 = \underline{\quad} \quad 7 + 3 = \underline{\quad} \quad 5 + 5 = \underline{\quad} \quad 8 + 1 = \underline{\quad}$$

$$6 + 3 = \underline{\quad} \quad 4 + 5 = \underline{\quad} \quad 8 + 2 = \underline{\quad} \quad 6 + 4 = \underline{\quad}$$

$$3 + 6 = \underline{\quad} \quad 7 + 2 = \underline{\quad} \quad 5 + 4 = \underline{\quad} \quad 3 + 7 = \underline{\quad}$$

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

DITLEMAGANO TŠA
GO FIHLA GA 10
BONDS UP TO 10

KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

Papadi: Foša dipoloko

Game: Throw the blocks

Swara dipoloko tše 3 ka letsogong le tee. Fanang sebaka sa go fošetša dipoloko tša lena ka lepokising.

Hold 3 blocks in one hand. Take turns to throw your blocks into the box.

Ke na le 2 ka lepokising!
Ke na le 1 ka ntle ga lepokisi.

I got 2 in the box!
And 1 outside the box.



2



1




3

Go raloka nna. Ke na le 3 ka lepokising le 0 ka ntle ga lepokisi.

My turn. I got 3 in the box and 0 outside the box!




4



5

Šiedišanang le be le tlatše matlakala a lena a go rekhorta.


Take turns and fill in your record sheets.



Foša 1 Throw 1		2
Foša 2 Throw 2		
Foša 3 Throw 3		
Palomoka Total		


1 Na ke tše kae?

How many?



2 Na ke dikgwele tše kae ka lepokising?

How many balls in the box?



Dikanegelo tša go hlakantšha

Addition stories

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSDITLEMAGANO TŠA
GO FIHLA GA 10
BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

I A negela modirišane wa gago kanegelo ya go hlakantšha ka seswantšho se sengwe le se sengwe. Ngwala lefokopalo.

Tell an addition story to your partner about each picture. Then write the number sentence.

	Lefokopalo Number sentence
	$8 + 2 = 10$
	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

2 Hlakantšha.

Add.


$4 + 3 = \underline{\quad}$	$8 + 2 = \underline{\quad}$	$7 + 1 = \underline{\quad}$	$6 + 4 = \underline{\quad}$
$3 + 6 = \underline{\quad}$	$0 + 6 = \underline{\quad}$	$7 + 0 = \underline{\quad}$	$5 + 0 = \underline{\quad}$
$1 + 7 = \underline{\quad}$	$7 + 3 = \underline{\quad}$	$2 + 7 = \underline{\quad}$	$6 + 2 = \underline{\quad}$
$0 + 9 = \underline{\quad}$	$5 + 3 = \underline{\quad}$	$5 + 5 = \underline{\quad}$	$5 + 2 = \underline{\quad}$

Papadi: A re hlakantšheng!

Game: Let's add!


Šutha-šuthiša
dikarata tša gago
tša palo.

Shuffle your
number cards.



Di ribege godimo
ga teseke ya gago.

Put them face
down on your desk.



Morutwana yoo a nago le dikarata tše dintši mafelelong
ke yena mofenyi.

The learner with the most cards at the end wins the game.

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

DITLEMAGANO TŠA
GO FIHLA GA 10
BONDS UP TO 10



KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

Bala kanegelo. Ke moka o ngwale lefokopalo go rarolla marara.

Read the story. Then write a number sentence to solve the problem.

<p>Lesiba o na le dinamune tše 6. Mogwera wa gagwe o tlide le tše dingwe gape tše 2. Na ke dinamune tše kae ka moka ge di hlakana?</p> <p>Lesiba had 6 oranges. His friend brought 2 more. How many oranges altogether?</p>	  $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
<p>Mpho o na le matšoba a ma3. Mogwera wa gagwe o na le matšoba a ma3. Na ke matšoba a makae ka moka ge a hlakana?</p> <p>Mpho has 3 flowers. Her friend has 3 flowers. How many flowers altogether?</p>	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
<p>Ke na le mapokisi a ma5. O na le mapokisi a mangwe a ma3 go fetiša a ka. Na o na le mapokisi a makae?</p> <p>I have 5 boxes. You have 3 more boxes than I do. How many boxes do you have?</p>	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
<p>Lebo o na le malekere a ma4. Mpho o na le malekere a 6. Na ke malekere a makae ka moka ge a hlakana?</p> <p>Lebo has 4 sweets. Mpho has 6 sweets. How many sweets altogether?</p>	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
<p>Mpho o na le diapole tše 3. Mma wa gagwe o nyaka diapole tše 2 gape tše go feta tše Mpho. Na mmago Mpho o nyaka diapole tše kae?</p> <p>Mpho has 3 apples. Her mother needs 2 more apples than Mpho has. How many apples does her mother need?</p>	 $\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

Papadi: A re hlakantšeng!

Game: Let's add!

Šutha-šuthiša
dikarata tša gago
tša palo.

Shuffle your
number cards.


1



Di ribege godimo
ga teseke ya gago.


Put them face
down on your desk.

2



I, 2, 3 bontšha!
I, 2, 3 show!

3



7!

4



Ke mofenyi!
I win!

5



6



Morutwana yoo a nago le dikarata tše dintši mafelelong
ke yena mofenyi.

The learner with the most cards at the end wins the game.

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

DITLEMAGANO TŠA
GO FIHLA GA 10
BONDS UP TO 10

KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME


MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

I Feleletša lefokopalo.


Complete the number sentence.




$$1 + \underline{\quad} = 10$$



$$9 + \underline{\quad} = 10$$




$$2 + \underline{\quad} = 10$$



$$8 + \underline{\quad} = 10$$




$$3 + \underline{\quad} = 10$$




$$7 + \underline{\quad} = 10$$




$$4 + \underline{\quad} = 10$$



$$6 + \underline{\quad} = 10$$



$$5 + \underline{\quad} = 10$$



$$0 + \underline{\quad} = 10$$

2 Rarolla o be o khalare.

Solve and colour.



3 Ngwala mafokopalo.

Write number sentences.

$\underline{2} + \underline{3} = 5$ $\underline{3} + \underline{2} = 5$ <div style="text-align: center;"> </div>	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = 4$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = 4$ <div style="text-align: center;"> </div>
$\underline{\quad} + \underline{\quad} = 9$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = 9$ <div style="text-align: center;"> </div>	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = 7$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = 7$ <div style="text-align: center;"> </div>
$\underline{\quad} + \underline{\quad} = 6$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = 6$ <div style="text-align: center;"> </div>	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = 8$ $\underline{\quad} + \underline{\quad} = 8$ <div style="text-align: center;"> </div>

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

1 Hlakantšha.

Add.

$4 + 2 = \underline{\quad}$
 $3 + 1 = \underline{\quad}$
 $5 + 4 = \underline{\quad}$
 $7 + 3 = \underline{\quad}$

$1 + 7 = \underline{\quad}$
 $2 + 3 = \underline{\quad}$
 $2 + 5 = \underline{\quad}$
 $1 + 8 = \underline{\quad}$

$5 + 5 = \underline{\quad}$
 $6 + 2 = \underline{\quad}$
 $4 + 6 = \underline{\quad}$
 $3 + 3 = \underline{\quad}$

$6 + 3 = \underline{\quad}$
 $4 + 3 = \underline{\quad}$
 $5 + 3 = \underline{\quad}$
 $1 + 6 = \underline{\quad}$

2 Bala kanegelo. Ke moka o ngwale lefokopalo la go rarolla marara.

Read the story. Then write a number sentence to solve the problem.

Mma o be a na le ditšhelo tše 4. Sesi a tliša tše 2 gape. Na ke ditšhelo tše kae ge di hlakana ka moka?

Mother had 4 bowls. My sister brought 2 more. How many bowls altogether?



$\underline{4} + \underline{2} = \underline{6}$

Jabu o na le dipoloko tše 5. Mogwera wa gagwe o na le dipoloko tše 3. Na ke dipoloko tše kae ge di hlakana ka moka?

Jabu has 5 blocks. His friend has 3 blocks. How many blocks altogether?

$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

Mike o na le dinamune tše 2. Mma wa gagwe o nyaka dinamune tše go feta tše Mike ka tše 5. Na ke dinamune tše kae tšeо mma wa gagwe a di nyakago?

Mike has 2 oranges. His mother needs 5 more oranges than Mike has. How many oranges does his mother need?

$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$


Ke na le malekere a 7. Wena o na le malekere a go feta a ka ka a ma3. Na o na le malekere a makae?

I have 7 sweets. You have 3 more sweets than I do. How many sweets do you have?

$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$


3 Na go na le dikgwele tše kae ka lepokising?

How many balls in the box?



4 Rarolla o be o khalare.

Solve and colour.



MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSDITLEMAGANO TŠA
GO FIHLA GA 10
BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS


5

3 2

$5 - 2 = 3$


I Ge tše 4 di tšhaba, na go šala tše kae?

If 4 run away, how many are left behind?




Ge tše 2 di tšhaba, na go šala tše kae?

If 2 run away, how many are left behind?



2 Šomiša dipoloko tša gago. Na go šetše tše kae?

Use your blocks. How many are left?

	$8 - 3 = \underline{5}$	$7 - 4 = \underline{\quad}$
	$6 - 5 = \underline{\quad}$	$4 - 3 = \underline{\quad}$
	$9 - 1 = \underline{\quad}$	$10 - 6 = \underline{\quad}$
	$10 - 3 = \underline{\quad}$	$9 - 4 = \underline{\quad}$
	$8 - 7 = \underline{\quad}$	$6 - 3 = \underline{\quad}$
	$9 - 2 = \underline{\quad}$	$7 - 5 = \underline{\quad}$

Go šomiša mafokopalo go laetša go ntšha

Using number sentences to show subtraction

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSDITLEMAGANO TŠA
GO FIHLA GA 10
BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELLO
WORKSHEETS

1 Ge ke tšeа ___, na go šetše tše kae?

If I take ___, how many remain?

 <p>4</p> <p>Go šetše tše <u>2</u></p> <p><u>2</u> remain</p>	 <p>2</p> <p>Go šetše tše _____</p> <p>_____ remain</p>
 <p>3</p> <p>Go šetše tše _____</p> <p>_____ remain</p>	 <p>4</p> <p>Go šetše tše _____</p> <p>_____ remain</p>

2 Šomiša dipoloko tša gago. Na go šetše bokae?

Use your blocks. How many are left?





$8 - 1 = \underline{\quad}$
 $10 - 4 = \underline{\quad}$
 $7 - 1 = \underline{\quad}$
 $9 - 2 = \underline{\quad}$

$8 - 6 = \underline{\quad}$
 $7 - 3 = \underline{\quad}$
 $10 - 2 = \underline{\quad}$
 $9 - 3 = \underline{\quad}$

$7 - 2 = \underline{\quad}$
 $6 - 4 = \underline{\quad}$
 $6 - 3 = \underline{\quad}$
 $8 - 1 = \underline{\quad}$

3 Na go šetše tše kae? Ngwala lefokopalo.

How many are left? Write the number sentence.

	 $8 - 2 = 6$
	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$

Go ntšha (karolo-tlalo)

Subtraction (part-whole)

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSDITLEMAGANO TŠA
GO FIHLA GA 10
BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELLO
WORKSHEETS

I Na ke dikgwele tše kae tše di swanetšego go ba ka gare ga lepokisi leo le se nago selo?

How many balls should be in the empty box?

10 q 8 q 9











7 q 10

8 6 10

7 q

2 Thala marontho ka gare ga tafola ya karolo-tlalo o be
o feleletše lefokopalo.

Draw dots in the part-whole table and complete the number sentence.

 $5 - 1 = \underline{\quad}$	 $5 - 3 = \underline{\quad}$
 $9 - 5 = \underline{\quad}$	 $8 - 2 = \underline{\quad}$
 $7 - 6 = \underline{\quad}$	 $10 - 5 = \underline{\quad}$
 $8 - 6 = \underline{\quad}$	 $9 - 3 = \underline{\quad}$
 $10 - 1 = \underline{\quad}$	 $7 - 5 = \underline{\quad}$

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

DITLEMAGANO TŠA
GO FIHLA GA 10
BONDS UP TO 10


KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME


MATLAKALATŠHOMELLO
WORKSHEETS


I Na go šetše diritekenywa tše kae? Ngwala mafoko a go ntšha.


How many berries are left? Write the subtraction sentences.





	7
2	5

$$7 - 2 = 5$$


$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$


$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$












$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$


$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$


$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

2 Ngwala dipalo mo tafoleng o be o feleletše mafokopalo.

Write the numbers in the table and complete the number sentence.


 $6 - 1 = \underline{5}$	 $5 - 2 = \underline{\quad}$
 $10 - 7 = \underline{\quad}$	 $9 - 2 = \underline{\quad}$
 $8 - 7 = \underline{\quad}$	 $7 - 4 = \underline{\quad}$
 $6 - 2 = \underline{\quad}$	 $9 - 5 = \underline{\quad}$
 $10 - 4 = \underline{\quad}$	 $7 - 2 = \underline{\quad}$

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET







1 Na go šetše tše kae? Ngwala lefokopalo.

How many are left? Write the number sentence.

	 $7 - 2 = 5$
	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$


2 Na ke dikgwele tše kae tše di swanetšego go ba ka gare ga lepokisi la go se be le selo?

How many balls should be in the empty box?


 	 $10 - \underline{\quad} = 8$	 $9 - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
 $\underline{\quad} - \underline{\quad} = 7$	 $9 - \underline{\quad} = \underline{\quad}$	 $10 - \underline{\quad} = \underline{\quad}$

3 Na go šetše diritekenywa tše kae? Ngwala mafoko a go ntšha.


How many berries are left? Write the subtraction sentences.




$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

4 Šomiša dipoloko tše gago. Na go šala tše kae?

Use your blocks. How many are left?

$$6 - 3 = \underline{\quad} \quad 6 - 1 = \underline{\quad} \quad 7 - 5 = \underline{\quad} \quad 7 - 4 = \underline{\quad}$$

$$5 - 2 = \underline{\quad} \quad 10 - 2 = \underline{\quad} \quad 8 - 4 = \underline{\quad} \quad 5 - 3 = \underline{\quad}$$

$$7 - 2 = \underline{\quad} \quad 7 - 2 = \underline{\quad} \quad 9 - 7 = \underline{\quad} \quad 9 - 5 = \underline{\quad}$$

$$6 - 4 = \underline{\quad} \quad 6 - 2 = \underline{\quad} \quad 10 - 3 = \underline{\quad} \quad 10 - 7 = \underline{\quad}$$



LETŠATŠI 1 • DAY 1

Dipaterone tša go ntšha

Subtraction patterns

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSDITLEMAGANO TŠA
GO FIHLA GA 10
BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

I Ngwala mafokopalo.

Write number sentences.



$$\underline{10} - \underline{1} = \underline{9}$$



$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$


2 Ngwala mafoko a go ntšha o a lekantshe le dipalo tša ka gare ga dipoloko.

Write subtraction sentences to equal the numbers in the blocks.

1  $\underline{2} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{3} - \underline{2} = \underline{\quad}$ $\underline{4} - \underline{3} = \underline{\quad}$ $\underline{5} - \underline{4} = \underline{\quad}$	3 $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{3}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{3}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{3}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{3}$
4 $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{4}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{4}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{4}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{4}$	2 $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{2}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{2}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{2}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{2}$
6 $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{6}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{6}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{6}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{6}$	5 $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{5}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{5}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{5}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{5}$

3 Ntšha o be o ngwale dikarabo ka tereneng.

Subtract and write the answers in the train.



MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

DITLEMAGANO TŠA
GO FIHLA GA 10
BONDS UP TO 10









KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME

MATLAKALATŠHOMELLO
WORKSHEETS

1 Na phapano ke eng?

What is the difference?

  <u>9</u> - <u>3</u> = <u>6</u>	 <u> </u> - <u> </u> = <u> </u>	 <u> </u> - <u> </u> = <u> </u>
 <u> </u> - <u> </u> = <u> </u>	 <u> </u> - <u> </u> = <u> </u>	 <u> </u> - <u> </u> = <u> </u>
 <u> </u> - <u> </u> = <u> </u>	 <u> </u> - <u> </u> = <u> </u>	 <u> </u> - <u> </u> = <u> </u>

2 Thala marontho go rarolla marara.

Draw dots to solve the problems.

Ke na le dikgomaretši tše 4 gomme mogwera wa ka o na le tše 2. Na phapano ke eng magareng ga palo ya dikgomaretši tše re nago le tšona?

I have 4 stickers and my friend has 2 stickers. What is the difference between the number of stickers we have?



$$4 - 2 = 2$$












Go na le ditulo tše 10 ka phapošing ye le ditulo tše 7 ka phapošing ya go latela. Na phapano ke eng magareng ga palo ya ditulo tše di lego ka diphapošing?



There are 10 chairs in this room and 7 chairs in the next room. What is the difference between the number of chairs in the rooms?

3 Tlatša didiko tšeо di se nago selo.

Fill the empty circles.



4 Thala marontho o be o ntšhe.

Draw dots and subtract.

 $5 - 4 = \underline{\quad}$	$7 - 2 = \underline{\quad}$	$4 - 3 = \underline{\quad}$
$8 - 4 = \underline{\quad}$	$6 - 4 = \underline{\quad}$	$10 - 5 = \underline{\quad}$
$9 - 5 = \underline{\quad}$	$3 - 1 = \underline{\quad}$	$5 - 2 = \underline{\quad}$
$10 - 3 = \underline{\quad}$	$8 - 6 = \underline{\quad}$	$9 - 3 = \underline{\quad}$

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

DITLEMAGANO TŠA
GO FIHLA GA 10
BONDS UP TO 10


KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME

MATLAKALATŠHOMELLO
WORKSHEETS

1 Na phapano ke eng?

What is the difference?



2 Na phapano ke eng?

What is the difference?

$$7 - 1 = \underline{\quad}$$

$$8 - 1 = \underline{\quad}$$

$$10 - 1 = \underline{\quad}$$

$$6 - 4 = \underline{\quad}$$

$$9 - 4 = \underline{\quad}$$

$$10 - 2 = \underline{\quad}$$

$$7 - 3 = \underline{\quad}$$

$$8 - 3 = \underline{\quad}$$

$$10 - 3 = \underline{\quad}$$


3 Na go šala dipisikiti tše kae ge Lala a e ja tše ___?

How many biscuits are left if Lala eats ___?

<p>Lala says 6.</p> <p>$10 - 6 = 4$</p>	<p>Lala says 2.</p> <p>$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$</p>
<p>Lala says 4.</p> <p>$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$</p>	<p>Lala says 3.</p> <p>$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$</p>
<p>Lala says 6.</p> <p>$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$</p>	<p>Lala says 5.</p> <p>$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$</p>

4 Ntšha o be o khalare.

Subtract and colour.



Go ntšha ka 0

Subtraction with 0

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

DITLEMAGANO TŠA
GO FIHLA GA 10
BONDS UP TO 10

KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET


Papadi: Foša dipoloko

Game: Throw the blocks

Swara dipoloko tše 4 ka letsogong le tee.
Fanang sebaka sa go fošetša dipoloko
tša lena ka lepokising.


Hold 4 blocks in one hand. Take turns to throw your blocks
into the box.

Ke tšhetše tše 3 ka
lepokising. E tee (!) e wetše
ka ntle ga lepokisi.
I got 3 in the box!
And 1 outside the box.



Šiedišanang le be le tlatše matlakala a lena a go rekhota.
Hwetšang phapano magareng ga palo ye kgolo kudu le palo
ya nnyane kudu.

Take turns and fill in your record sheets. Find the difference between the bigger number and the smaller number.



Foša 1 Throw 1			$\underline{3} - \underline{1} = \underline{2}$
Foša 2 Throw 2			$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
Foša 3 Throw 3			$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
Foša 4 Throw 4			$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
Foša 5 Throw 5			$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
Foša 6 Throw 6			$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
Foša 7 Throw 7			$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
Foša 8 Throw 8			$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
Foša 9 Throw 9			$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
Foša 10 Throw 10			$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$

1 Ntšha gore o feleletše tafola ye.

Subtract to complete the table.

Mathomong dikonopo e be e le tše Buttons in the beginning	Sisanda o tšeа tše Sisanda takes	Go šala dikonopo tše Buttons left over
10	5	5 
8	8	
6	0	
9	6	
5	5	
7	0	
10	10	


2 Ntšha.

Subtract.

$1 - 1 = \underline{\hspace{2cm}}$	$10 - 10 = \underline{\hspace{2cm}}$
$1 - 0 = \underline{\hspace{2cm}}$	$10 - 0 = \underline{\hspace{2cm}}$
$3 - 0 = \underline{\hspace{2cm}}$	$6 - 0 = \underline{\hspace{2cm}}$
$3 - 3 = \underline{\hspace{2cm}}$	$6 - 6 = \underline{\hspace{2cm}}$
$5 - 5 = \underline{\hspace{2cm}}$	$8 - 8 = \underline{\hspace{2cm}}$
$5 - 0 = \underline{\hspace{2cm}}$	$8 - 0 = \underline{\hspace{2cm}}$
$4 - 0 = \underline{\hspace{2cm}}$	$9 - 0 = \underline{\hspace{2cm}}$
$4 - 4 = \underline{\hspace{2cm}}$	$9 - 9 = \underline{\hspace{2cm}}$
$2 - 2 = \underline{\hspace{2cm}}$	$7 - 7 = \underline{\hspace{2cm}}$
$2 - 0 = \underline{\hspace{2cm}}$	$7 - 0 = \underline{\hspace{2cm}}$

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETLETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET**1 Phapano ke eng?**

What is the difference?

**2 Phapano ke eng?**

What is the difference?

$6 - 2 = \underline{\quad}$

$8 - 3 = \underline{\quad}$

$9 - 7 = \underline{\quad}$

$8 - 5 = \underline{\quad}$

$10 - 4 = \underline{\quad}$

$7 - 4 = \underline{\quad}$

$10 - 3 = \underline{\quad}$

$9 - 6 = \underline{\quad}$


$10 - 2 = \underline{\quad}$

3 Ngwala mafokopalo.

Write the number sentences.



$$\underline{5} - \underline{2} = \underline{3}$$





$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



$$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$













4 Na phapano ke eng?

What is the difference?



5 Tlatša didiko tšeо di se nago selo.

Fill the empty circles.






MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSPAPADI YA GO SALUTA
SALUTE GAMEKGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

- 1 A negela mogwera kanegelo ya go ntšha ka seswantšho se sengwe le se sengwe.

Tell a **subtraction** story to a friend for each picture.

- 2 Ngwala lefokopalo la seswantšho se sengwe le se sengwe.

Write the **number sentence** for each picture.

	 $4 - 1 = 3$
	_____
	_____
	_____
	_____

3 Rarolla marara.

Solve the problems.



Sewela o na le diphaeneapole tše 7.
O ja diphaeneapole tše 2. Na go šetše
diphaeneapole tše kae?

Sewela has 7 pineapples. She eats 2 pineapples. How many pineapples are left?

$$\underline{7} - \underline{2} = \underline{5}$$



Tumelo o na le dinamune tše 10. O fana
ka dinamune tše 6. Na o na le dinamune
tše kae tše di šetšego?

Tumelo has 10 oranges. She gives away 6 oranges. How many oranges does she have left?



Lethabo o na le diapole tše dingwe
tše dikhubedu le tše dingwe tše
ditalamorogo. O na le diapole tše 8.
Tše 2 tša diapole ke tše dikhubedu.
Na diapole tše ditalamorogo ke tše kae?

Lethabo has some red apples and some green apples. She has 8 apples. 2 of the apples are red. How many apples are green?



Mpho o na le dikomiki tše 9. Tše 3 tša
tšona di na le ditšhila efela tše dingwe
ka moka di hlwekile. Na o na le dikomiki
tše kae tše di hlwekilego?

Mpho has 9 mugs. 3 of them are dirty, but the rest are clean.
How many clean mugs does she have?








Go hlakantšha le go ntšha

Addition and subtraction

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSPAPADI YA GO SALUTA
SALUTE GAMEKGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

- I Hlama leloko la mafokopalo ka se sengwe le se sengwe sa diswantšho tše.

Create a family of **number sentences** for each of the pictures.

	 $\underline{5} + \underline{2} = \underline{7}$ $\underline{7} - \underline{2} = \underline{5}$	 $\underline{2} + \underline{5} = \underline{7}$ $\underline{7} - \underline{5} = \underline{2}$
	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$

2 Feleletša ka go hlakantšha goba go ntšha.

Complete using addition or subtraction.

	8
1	

	9
	5

	10
9	


	10
7	


	7
	2


	10
	4


3 Ntšha marontho ka go thala sefapano o be o feleletše mafokopalo.


Cross out the dots and complete the number sentences.


 
$8 - 8 = \underline{0}$



$10 - 2 = \underline{\quad}$



$9 - 7 = \underline{\quad}$



$10 - 9 = \underline{\quad}$


$8 - 4 = \underline{\quad}$


$7 - 5 = \underline{\quad}$


$10 - 3 = \underline{\quad}$


$9 - 0 = \underline{\quad}$


$6 - 4 = \underline{\quad}$

Raloka ka go hlakantšha le go ntšha

Play with addition and subtraction

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

PAPADI YA GO SALUTA
SALUTE GAME

KGODIŠO YA KGOPOLÓ
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

Papadi: Khupetša maswika a go namelela

Game: Cover the stepping stones


Foša mataese a ma2. Akanya ge eba o nyaka go hlakantšha goba go ntšha ke moka o bee poloko godimo ga leswika la go namelela le karabo yeo. 6 ke palo ya mahlatse – ge o ka foša 6 o ka e dira palo ye nngwe le ye nngwe yeo o e nyakago.

Roll 2 dice. Decide whether you want to add or subtract and then put a block on the stepping stone with that answer. 6 is a lucky number – if you roll a 6 you can make it any number you want.

Ke ilo hlakantšha.
3 hlakanya le 2 di lekana le 5.
I am going to add.
3 plus 2 equals 5.

Yee! Ke hweditše palo ya mahlatse 6.
Ke ilo e dira 9 ka ba ka hlakantšha. 9
hlakanya le 1 di lekana le 10.

Yay! I got the lucky number 6.
I am going to make it 9 and add.
9 plus 1 equals 10.



Ke ilo ntšha. 4 ntšha 1
di lekana le 3.
I am going to subtract.
4 minus 1 equals 3.

3



Motho wa mathomo wa go khupetša maswika a gagwe ka
moka ke mofenyi.

The first person to cover all their stones is the winner.



1 Tlatša dipalo tšeо di tlogetšwego.

Fill in the missing numbers.

$5 - 3 = \underline{\quad}$	$2 + 3 = \underline{\quad}$	$2 + \underline{\quad} = 5$	$4 + 2 = \underline{\quad}$
$6 - 4 = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + 3 = 5$	$4 + 3 = \underline{\quad}$	$7 - 4 = \underline{\quad}$
$5 - 2 = \underline{\quad}$	$4 + \underline{\quad} = 7$	$7 - 3 = \underline{\quad}$	$2 + 8 = \underline{\quad}$
$4 + \underline{\quad} = 8$	$\underline{\quad} + 4 = 8$	$9 - 3 = \underline{\quad}$	$5 + 0 = \underline{\quad}$

2 Ngwala lefokopalo o be o rarolle marara.

Write the number sentence and solve the problem.

Ke na le malekere a 8. I have 8 sweets. 	Ke ja malekere a 8. Na go šetše malekere a makae? I eat 8 sweets. How many are left? 	 $8 - 8 = \underline{0}$
Ke na le malekere a 7. I have 7 sweets. 	Koko wa ka o mpha malekere a mangwe gape a ma3. Na ke na le a makae? My granny gives me 3 more sweets. How many do I have?	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
Ke na le malekere a 10. I have 10 sweets. 	Sesi wa ka o na le malekere a mannyane ka 3 go a ka. Na sesi wa ka o na le malekere a makae? My sister has 3 less sweets than me. How many does my sister have?	$\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
Ke na le malekere a 7. I have 7 sweets. 	Buti wa ka o na le malekere a mantši ka 2 go feta nna. My brother has 2 more sweets than me. How many does my brother have?	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$


Go teefatša tlhakantšho le go ntšha

Consolidation of addition and subtraction

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSPAPADI YA GO SALUTA
SALUTE GAMEKGODIŠO YA KGOPOLÔ
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

- 1** Dira 10 ka go thala mothalo go hlakantšha dipalo.


Make 10 by drawing a line to add numbers.



- 2** Rarolla marara o be o ngwale mafokopalo.

Solve the problems and write the number sentences.


        	<p>Go na le dihlapi tše ditalaleratadima tše 5 le dihlapi tše dipududu tše 4 ka letamong. Na go na le dihlapi tše kae ge di hlakana ka moka?</p> <p>There are 5 blue fish and 4 grey fish in a pond. How many fish are there altogether?</p>	$5 + 4 = 9$
---	--	-------------

	<p>Ke na le diapole tše 10. Ke jele tše 5. Na go šetše tše kae?</p> <p>I have 10 apples. I eat 5. How many are left?</p>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--	--	-------------------------------

	<p>Ke na le malekere a mangwe ka mokotleng le malekere a ma2 ka letsogong la ka. Ke na le malekere a 8 ge a hlakana ka moka. Na go na le malekere a makae ka mokotleng?</p> <p>I have some sweets in a bag and 2 sweets in my hand. Altogether I have 8 sweets. How many sweets are in the bag?</p>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---	---	-------------------------------

3 Rarolla o be o khalare.

Solve and colour.



1 ntsho/black

2 talamorogo/green

3 namune/orange

4 khubedu/red

5 tala ya go taga/light blue

6 tala ya go tiba/dark blue








7 ſweu/white

8 phepholo/purple

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETLETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET


- I Hlama leloko la mafokopalo a seswantšho se sengwe le se sengwe.

Create a family of **number sentences** for each of the pictures.

	$5 + 4 = 9$ $9 - 5 = 4$	$4 + 5 = 9$ $9 - 4 = 5$
	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$
	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$ $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$

2 Feleletša ka go hlakantšha goba go ntšha.

Complete using addition or subtraction.

	q
2	

	6
	3

	10
8	

2	5

5	5

4	6

3	5

	8
	1

	q
4	

3 Kgetha dipalo tše pedi tša go dira 10. Ngwala dipalo ka gare ga didiko o feleletše lefokopalo.

Choose two numbers that make 10. Write the numbers in the circles to complete the number sentence.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	q	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

$$\circlearrowleft + \circlearrowright = 10$$

4 Kgetha palo e l. Ngwala palo ka gare ga didiko o be o ntšhe go 10 go hwetša karabo.

Choose 1 number. Write the number in the circle and subtract from 10 to find the answer.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	q	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

$$\circlearrowleft - \circlearrowright = \underline{\quad}$$

$$10 - \circlearrowright = \underline{\quad}$$







$$10 - \circlearrowright = \underline{\quad}$$

$$10 - \circlearrowright = \underline{\quad}$$

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSKE DUMA GE
NKABE KE NA LE
I WISH I HADKGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS**I** Thala khutlonne go dikologa mogwera yo mokopana kudu.Draw a square around the **shorter** friend.


kopanakopana

shorter



- 2 Thala naledi kgauswi le selo se se kopana kudu.
Thala sediko go selo se se telele kudu.

Draw a star next to the **shortest** object. Circle the **longest** object.




- 3 Thala naledi kgauswi le phoofolo ye kopana kudu.
Thala sediko go phoofolo ye telele kudu.

Draw a star next to the **shortest** animal. Circle the **tallest** animal.



- 4 Thala naledi kgauswi le selo se se kopana kudu.
Thala sediko go selo se se telele kudu.

Draw a star next to the **shortest** object. Circle the **tallest** object.





LETŠATŠI 2 • DAY 2

Go bapetša botelele

Comparing lengths



MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSKE DUMA GE
NKABE KE NA LE
I WISH I HADKGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

1 Thala sediko go thapo ye kopana kudu.

Circle the **shortest** string.





2 Nomora dithapo go tloga go ye kopana kudu go ya go ye telele kudu.

Number the strings from **shortest** to **longest**.

 2 5 P 3 4




4 Thala sediko go phensele ye kopana kudu.

Circle the **shorter** pencil.



5 Thala sediko go phensele ye telele kudu.

Circle the **longer** pencil.



6 Thala methalo ye 4 go tloga go wo motelele kudu go ya go wo mokopana kudu.

Draw 4 lines from **longest** to **shortest**.

Wo
motelele
kudu
Longest

Wo
mokopana
kudu
Shortest

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

KE DUMA GE
NKABE KE NA LE
I WISH I HAD


KGODIŠO YA KGOPOLÓ
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME


MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

1 Na ke ye telele ga kaakang? Na phapano ke eng?

How long? What is the difference?



Dipoloko tše ditalaleratadima ke tše 2
2 blue blocks



Dipoloko tše ditalaleratadima ke tše _____
_____ blue blocks



Dipoloko tše ditalaleratadima ke tše _____
_____ blue blocks

Dipoloko tše diphepholo ke tše _____
_____ purple blocks

2 Na ke ye telele ga kaakang?

How long?




Dipoloko tše _____
_____ blocks



Dipoloko tše _____
_____ blocks




Dipoloko tše _____
_____ blocks





Dipoloko tše _____
_____ blocks

3 Na mothalo wo mongwe le wo mongwe ke wo motelele ka dipoloko tše kae?

How many blocks long is each line?









4 Na ke tše ditelele ga kaakang? Bala dipoloko.

How long? Count the blocks.




Dipoloko tše  _____

8 blocks




Dipoloko tše _____

blocks




Dipoloko tše _____

blocks




Dipoloko tše _____

blocks



Dipoloko tše _____

blocks



Dipoloko tše _____

blocks



LETŠATŠI 4 • DAY 4

Go ela botelele

Measuring length

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSKE DUMA GE
NKABE KE NA LE
I WISH I HADKGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

- 1 Na mothalo wo mongwe le wo mongwe ke wo motelele ka matsogo a makae?

How many hands long is each line?


- 3 Na lehlakore le lengwe le le lengwe ke le le telele ka maoto a makae?

How many feet long is each side?

	Maoto a _____ feet

4 Šomiša dipoloko tše gago go ela methalo ye.


Use your blocks to measure these lines.



Dipoloko tše _____ _____ blocks	
Dipoloko tše _____ _____ blocks	
Dipoloko tše _____ _____ blocks	
Dipoloko tše _____ _____ block	
Dipoloko tše _____ _____ blocks	
Dipoloko tše _____ _____ blocks	

5 Araba dipotšišo.

Answer the questions.



Ngwala palo.
Write the number.

Na ke mothalo ofe wo motelele kudu?

Which line is the longest?

Na ke mothalo ofe wo mokopana kudu?

Which line is the shortest?



LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET


LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

- 1 Ngwala dinomoro tša dithapo go tloga go ye kopana go ya go ye telele.

Number the strings from **shortest** to **longest**.

- 2 Thala sediko go thapo ye kopana.

Circle the **shortest** string.




- 3 Thala methalo ye me⁴ go tloga go wo mokopana go ya go wo motelele.

Draw 4 lines from **shortest** to **longest**.

Wo mokopana Shortest			Wo motelele Longest



4 Na ripone ye nngwe le ye nngwe ke ye telele ka dikhutlonne tše kae?

How many squares long is each ribbon?



5 Na mehlare ke ye metelele ka matsogo a makae?

How many hands tall are the trees?




MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSFIZZ POP - DITLEMAGANO
TŠA GO FIHLA GA 10
FIZZ POP - BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

1 Latišiša mantšu.

Trace the words.

lepokisi box



kgwele ball




2 Bea leswao le ✓ kgauswi le diswantšho tšeо di lebelegago bjalo ka mapokisi.

Put a ✓ next to the pictures that look like boxes.

Bea leswao le ✗ kgauswi le diswantšho tšeо di lebelegago bjalo ka dikgwele.

Put a ✗ next to the pictures that look like balls.



3) Na ke dikgwele tše kae? _____





How many balls?

Na ke mapokisi a makae? _____

How many boxes?


Na ke dife tše dintši,
dikgwele goba mapokisi?

Are there **more** balls or **more** boxes?








Go aga ka dipoloko
Building with blocksMMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSFIZZ POP - DITLEMAGANO
TŠA GO FIHLA GA 10
FIZZ POP - BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMELETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET**Papadi: Kopiša sebolepego sa ka**

Game: Copy my shape



1 Dira dibopego o šomiša dipoloko tša gago.

Make the shapes using your blocks.









2 Nyalanya dibopego tša go swana.

Match the shapes that are the same.





MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSFIZZ POP - DITLEMAGANO
TŠA GO FIHLA GA 10
FIZZ POP - BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS**I Katološa dipaterone.**

Extend the patterns.




2 Katološa dipaterone.

Extend the patterns.









3 Katološa dipaterone.

Extend the patterns.



MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSFIZZ POP - DITLEMAGANO
TŠA GO FIHLA GA 10
FIZZ POP - BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELLO
WORKSHEETS**I** Khalara dipoloko go tšwetša dipaterone pele.

Colour in the blocks to continue the patterns.




**2** Dira paterone ya go opa, go tula le go kokota ka ye nngwe le ye nngwe ya diterene tša ka godimo.

Make the clapping, stamping, tapping pattern for each of the trains above.

Senotlelo**Key**

3 Katološa dipaterone.

Extend the patterns.



4 Thala dipaterone tša gago o šomiša dibopego tšeо di filwego.

Draw your own patterns using the given shapes.


A worksheet for learning basic shapes and arithmetic. The first row shows outlines of a triangle, square, and circle. A red pencil is shown drawing a dotted circle. The second row shows a circle, a square, and an equals sign. The third row shows a circle, a triangle, and a multiplication sign.

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETLETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

1 Bala dibopego.

Count the shapes.

dikgwele balls		mapokisi boxes	
-------------------	--	-------------------	--



2 Thala sediko go kgwele ye kgolo kudu.





Circle the **biggest** ball.

3 Thala sediko go lepokisi le lennyane kudu.

Circle the **smallest** box.

4 Katološa dipaterone.

Extend the patterns.



Go aga ka dilo tša mahlakoretharo (3-D)

Building with 3-D objects

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

PAPADI YA GO SALUTA
SALUTE GAME

KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME

MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

I Bolela ka dibopego tša kgwele le dibopego tša le pokisi.

Talk about ball shapes and box shapes.

- Ke dife tše dikgolo?
Which are big?
- Ke dife tšeо e lego dikgwele?
Which are balls?
- Na ke tše di bjang ka mmala?
What colour are they?
- Ke dife tše dinnyane?
Which are small?
- Ke dife tšeо e lego mapokisi?
Which are boxes?



2 Thala kgwele.

Draw a ball.



3 Thala lepokisi.



Draw a box.



4 Swaya poloko go laetša ge eba selo seo ke kgwele goba ke lepokisi.

Tick the block to show if the object is a ball or a box.

		
kgwele ball <input checked="" type="checkbox"/> lepokisi <input type="checkbox"/>	kgwele ball <input type="checkbox"/> lepokisi <input type="checkbox"/>	kgwele ball <input type="checkbox"/> lepokisi <input type="checkbox"/>

		
kgwele ball <input type="checkbox"/> lepokisi <input type="checkbox"/>	kgwele ball <input type="checkbox"/> lepokisi <input type="checkbox"/>	kgwele ball <input type="checkbox"/> lepokisi <input type="checkbox"/>

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

PAPADI YA GO SALUTA
SALUTE GAME


KGODIŠO YA KGOPOLÓ
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME

MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS


1 Na tora e tla ema? Swaya poloko ya maleba.

Will the tower stand? Tick the correct block.




2 Na o ka kgona go aga tora ka dilo tše ka moka? Ngwala ee goba aowa.

Can you build a tower with all these objects? Write yes or no.



3 Na o ka kgona go aga tora ka dilo tše di latelago ka moka? Swaya poloko ya maleba.

Can you build a tower with all of the following objects? Tick the correct block.




4 Na dibopego tše di na le mahlakore a phaphathi goba a go kgopama? Khalara ka polokong ya maleba.

Do these shapes have flat or curved sides? Tick the correct block.

	mahlakore a phaphathi flat sides	<input checked="" type="checkbox"/>	mahlakore a go kgopama curved sides
	mahlakore a phaphathi flat sides	<input type="checkbox"/>	mahlakore a go kgopama curved sides
	mahlakore a phaphathi flat sides	<input type="checkbox"/>	mahlakore a go kgopama curved sides
	mahlakore a phaphathi flat sides	<input type="checkbox"/>	mahlakore a go kgopama curved sides

5 Swaya go ntšha seo se makatšago.

Tick the odd one out.



Thelela goba kgokologa

Slide and roll

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

PAPADI YA GO SALUTA
SALUTE GAME

KGODIŠO YA KGOPOLÓ
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME

MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

- 1** Na dilo tše di a thelela goba di a kgokologa? Khalara karabo ya maleba.

Will these objects slide or roll? Tick the correct answer.

	thelela slide	<input type="checkbox"/>	kgokologa roll	
	thelela slide	<input type="checkbox"/>	kgokologa roll	<input type="checkbox"/>
	thelela slide	<input type="checkbox"/>	kgokologa roll	<input type="checkbox"/>
	thelela slide	<input type="checkbox"/>	kgokologa roll	<input type="checkbox"/>
	thelela slide	<input type="checkbox"/>	kgokologa roll	<input type="checkbox"/>


- 2** Thala sediko go dilo tše di ka thelelago.

Tick the objects that can slide.



Papadi: Na se a thelela goba se a kgokologa?

Game: Slide or roll?



Lepokisi la dipampišanathume.
The tissue box will slide.

Phensele e tla kgokologa.
The pencil will roll.

1

2

3

Baraloki ba tšwela pele ka go bolela maina a dilo tša go thelela goba go kgokologa. Papadi e fihla mafelelong ge moraloki o tee a palelwa ke go gopola dilo tše dingwe. Barutwana ba ka raloka ka bobedi goba ka dihlopha.

Players carry on naming things that slide or roll. The game is over when one player can't think of any more objects. Learners can play in different pairs or groups.

3 Na dilo tše di ka kgokologa goba di ka thelela? Swaya poloko ya maleba.

Can the objects roll or slide? Tick the correct block.

kgokologa roll <input checked="" type="checkbox"/> slide <input type="checkbox"/>	kgokologa roll <input type="checkbox"/> slide <input checked="" type="checkbox"/>
kgokologa roll <input type="checkbox"/> slide <input checked="" type="checkbox"/>	kgokologa roll <input type="checkbox"/> slide <input checked="" type="checkbox"/>
kgokologa roll <input type="checkbox"/> slide <input checked="" type="checkbox"/>	kgokologa roll <input checked="" type="checkbox"/> slide <input type="checkbox"/>



LETŠATŠI 4 • DAY 4

Difahlego tša dilo tša mahlakoretharo (3-D)

Faces of 3-D objects

MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHS

PAPADI YA GO SALUTA
SALUTE GAME


KGODIŠO YA KGOPOLO
CONCEPT DEVELOPMENT

PAPADI
GAME

MATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS


I Latišiša lepokisi la gago o be o thale diswantšho.

Trace your box and draw pictures.



2 Thala difahlego tša 6 tša le lengwe le le lengwe la mapokisi a.
Šomiša sebolego sa nnete sa lepokisi go go thuša.

Draw the 6 faces of each of these boxes. Use a real box shape to help you.



LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

1

		
kgwele ball <input checked="" type="checkbox"/> box	kgwele ball <input type="checkbox"/> box	le pokisi ball <input checked="" type="checkbox"/> box

		
kgwele ball <input type="checkbox"/> box	le pokisi ball <input type="checkbox"/> box	kgwele ball <input type="checkbox"/> box

		
kgwele ball <input type="checkbox"/> box	le pokisi ball <input type="checkbox"/> box	kgwele ball <input type="checkbox"/> box


2

	
kgokologa roll <input type="checkbox"/> slide	thelela <input checked="" type="checkbox"/> roll <input checked="" type="checkbox"/> slide

	
kgokologa roll <input type="checkbox"/> slide	thelela <input type="checkbox"/> roll <input type="checkbox"/> slide


3 Thala sediko go dilo tšeо di ka kgokologago.

Circle the objects that can roll.



4 Thala sediko go dilo tšeо di ka thelelago.

Circle the objects that can slide.



5 Latišiša dilo tša mahlakoretharo (3-D) go dikologa phapoši o be o thale diswantšho.

Trace 3-D objects from around the classroom and draw pictures.






MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSFIZZ POP - DITLEMAGANO
TŠA GO FIHLA GA 10
FIZZ POP - BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMEMATLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETS

lesome

ten

↓
10




Dira 10.

Make 10.



10



10

10











10

10


10

10



I Ngwala ditsela tša go dira 10 ka gare ga ntlo ya tlemagano.

Record the ways to make up 10 in the bond house.



10	
0	10
1	9

Papadi: Dithapo tša diphetā

Game: Bead strings


Na ke utile
dipheta tše kae?

How many beads
am I hiding?

Tše 6
6




8	le	2	di dira	10
and		make		
2	le	8	di dira	10
and		make		




2 Ke dipalo dife gape tšeо di dirago 10?

What other numbers make 10?


5	le	5	di dira	10
and		make		
 	le	 	di dira	10
and		make		




6	le	4	di dira	10
and		make		
 	le	 	di dira	10
and		make		




1	le	q	di dira	10
and		make		
 	le	 	di dira	10
and		make		



0	le	10	di dira	10
and		make		
 	le	 	di dira	10
and		make		











3	le	7	di dira	10
and		make		
 	le	 	di dira	10
and		make		



MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSFIZZ POP - DITLEMAGANO
TŠA GO FIHLA GA 10
FIZZ POP - BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLLO
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMELETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

Šomiša dibaledi tša gago go anegela mogwera kanegelo ya Nonyana Billy. Thoma ka dinonyana tše 10 mohlareng wo monnyane gomme o di dumelele go fofela mohlareng wo mogolo ka e tee ka e tee.

Use your counters to tell the story of Billy Bird to a friend. Start with 10 birds in the small tree and let them fly over to the big tree one by one.




MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSFIZZ POP - DITLEMAGANO
TŠA GO FIHLA GA 10
FIZZ POP - BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMELETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET**Papadi: Wa mathomo go fihla go lesome**

Game: First to ten




Aowa! Bjale
gona ke kudu.
Oh no! This is
too much.




Na go sa hlokega tše kae go dira 10?


How many more to make 10?




6 le di dira 10
and make




4 le di dira 10
and make




8 le di dira 10
and make




2 le di dira 10
and make




5 le di dira 10
and make




q le di dira 10
and make



1 le di dira 10
and make



3 le di dira 10
and make



0 le di dira 10
and make

Dikgato tše lesome

Ten steps


MMETSE
WA HLOGO
MENTAL MATHSFIZZ POP - DITLEMAGANO
TŠA GO FIHLA GA 10
FIZZ POP - BONDS UP TO 10KGODIŠO YA KGOPOLU
CONCEPT DEVELOPMENTPAPADI
GAMELETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET

Papadi: Go tshela noka

Game: Crossing the river


Tlou le Pitsi di swanetše
go tshela noka ka go sepela
godimo ga maswika.

Elephant and Zebra must cross the river
by stepping on the stepping stones.



Raloka le mogwera wa gago le bone gore ke mang yoo
a tlogo fihla pele. Šomiša dikarata tša gago tša l le 2 go
sepela ka tšona.

Play with a partner to see who will get there first. Use your 1 and 2 cards to move.











Motho wa mathomo wa go fihla ga 10 ke mothopasefoka.
Ge o ka feta ka godimo ga 10 o fetwe ke sebaka sa gago.

First person to reach 10 wins. Miss a turn if you step over 10.


Na ke dikgato tše kae go fihla go 10?

How many steps to 10?


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

LETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEETLETLAKALATŠHOMELO
WORKSHEET**I Thala marontho o be o tlatše dipalo tšeо di tlogetšwego.**


Draw the dots and fill in the missing numbers.




4 le 6 di dira 10
and make




5 le □ di dira 10
and make



q le □ di dira 10
and make



7 le □ di dira 10
and make



2 le □ di dira 10
and make

2 Feleletša dinomoro tša tafola.

Complete the number tables.

	
3	2

9	
	5

10	
1	

2	4

8	
4	

7	
	2

6	3

10	
	6

7	
6	

6	2



10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0





Bala Wande

Calculating with Confidence